

**Part III Form 2
Section 11. ANNUAL REPORT.**

| | |
|--|-------------------------------------|
| Drinking - Water System Number: | 260042211 |
| Drinking - Water System Name: | Camp Kagama |
| Drinking - Water System Owner: | Camp Kagama Board |
| Drinking - Water System Category: | Non Municipal/Small Non Residential |
| Period being reported: | April 1, 2007 to March 31, 2008 |

| | |
|--|---|
| <p><u>Complete if your Category is Large Municipal Residential or Small Municipal Residential</u></p> <p>Does your Drinking - Water System serve more than 10,000 people? Yes [] No [x]</p> <p>Is your annual report available to the public at no charge on a web site on the Internet? Yes [] No []</p> <p>Location where Report required under O. Reg. 170/03 Schedule 22 will be available for inspection.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> | <p><u>Complete for all other Categories.</u></p> <p>Number of Designated Facilities served: <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="1"/></p> <p>Did you provide a copy of your annual report to all Designated Facilities you serve? Yes [X] No []</p> <p>Number of Interested Authorities you report to: <input style="width: 50px; text-align: center;" type="text" value="0"/></p> <p>Did you provide a copy of your annual report to all Interested Authorities you report to for each Designated Facility? Yes [] No [] N/A [x]</p> |
|--|---|

List Drinking-Water Systems, which receive all of their drinking water from your system:

None

Did you provide a copy of your annual report to all Drinking-Water System owners that are connected to you and to whom you provide all of its drinking water? Yes [] No [] N/A [x]

Indicate how you notified system users that your annual report is available, and is free of charge.

- Public access/notice via the web
- Public access/notice via Government Office
- Public access/notice via a newspaper
- Public access/notice via Public Request
- Public access/notice via a Public Library
- Public access/notice via other method

Describe your Drinking-Water System

Groundwater is pumped from the source well into a pressure tank. As water is used it passes through pre-filters and Ultra Violet Disinfection Units. Sodium Hypochlorite is added to maintain disinfection in the distribution system.

List all water treatment chemicals used over this reporting period

Sodium Hypochlorite

Were any significant expenses incurred to?

- Install required equipment
- Repair required equipment
- Replace required equipment

Describe

Provide details on the notices submitted in accordance with subsection 18(1) of the Safe Drinking-Water Act or section 16-4 of Schedule 16 of O.Reg.170/03 and reported to Spills Action Centre?

| Incident Date | Parameter | Result | Unit of Measure | Corrective Action | Corrective Action Date |
|---------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | |

Microbiological testing done under section 8 (2) during this reporting period

| | Number of Samples | Range of E.Coli or Fecal Results (#-#) | Range of Total Coliform Results (#-#) | Number of HPC Samples | Range of HPC Results (#-#) |
|---------|-------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Raw | 8 | 0-0 | 0-0 | - | - |
| Treated | 12 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0-3 |

Operational testing done under Schedule 7, 8 or 9 during the period covered by this Annual Report.

| | Number of Grab Samples | Range of Results (#-#) |
|---------------|------------------------|------------------------|
| Turbidity Raw | 4 | 0.23-0.40 NTU |
| Chlorine | 23 | 0.11-2.12 |

Summary of additional testing and sampling carried out in accordance with the requirement of an approval or order.

| Date of order or C of A | Parameter | Date Sampled | Result | Unit of Measure |
|-------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------|
| N/A | | | | |

Summary of Inorganic parameters tested during this reporting period or most recent

| Parameter | Minimum Sample Date | Maximum Sample Date | Minimum Value | Maximum Value | Unit of Measure | Exceedance |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| Antimony | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.001 | <0.001 | mg / L | No |
| Arsenic | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.001 | <0.001 | mg / L | No |
| Barium | Aug.23/04 | Aug.23/04 | 0.05 | 0.05 | mg / L | No |
| Boron | Aug.23/04 | Aug.23/04 | 0.25 | 0.25 | mg / L | No |
| Cadmium | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.0001 | <0.0001 | mg / L | No |
| Chromium | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.001 | <0.001 | mg / L | No |
| Lead | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.001 | <0.001 | mg / L | No |
| Mercury | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.0001 | <0.0001 | mg / L | No |
| Selenium | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.001 | <0.001 | mg / L | No |
| Uranium | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.001 | <0.001 | mg / L | No |
| Sodium | Aug.30/04 | Aug.23/04 | 26 | 36 | mg / L | Yes |
| Fluoride | Aug.23/04 | Aug.23/04 | 0.42 | 0.42 | mg / L | No |
| Nitrite | May 15/07 | Aug.20/07 | <0.1 | <0.1 | mg / L | No |
| Nitrate | May 15/07 | Aug.20/07 | <0.1 | <0.1 | mg / L | No |

Summary of Organic parameters sampled during this reporting period or most recent

| Parameter | Minimum Sample Date | Maximum Sample Date | Minimum Value | Maximum Value | Unit of Measure | Exceedance |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| Alachlor | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.5 | <0.5 | ug / L | No |
| Aldicarb | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <9 | <9 | ug / L | No |
| Aldrin + Dieldrin | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.012 | <0.012 | ug / L | No |
| Atrazine + N-dealkylated metabolites | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.2 | <0.2 | ug / L | No |
| Azinphos-methyl | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <2 | <2 | ug / L | No |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| Bendiocarb | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <2 | <2 | ug / L | No |
| Benzene | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.5 | <0.5 | ug / L | No |
| Benzo(a)pyrene | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.01 | <0.01 | ug / L | No |
| Bromoxynil | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.5 | <0.5 | ug / L | No |
| Carbaryl | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <5 | <5 | ug / L | No |
| Carbofuran | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <5 | <5 | ug / L | No |
| Carbon Tetrachloride | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.5 | <0.5 | ug / L | No |
| Chlordane (Total) | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.018 | <0.018 | ug / L | No |
| Chlorpyrifos | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <1 | <1 | ug / L | No |
| Cyanazine | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <1 | <1 | ug / L | No |
| Diazinon | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <1 | <1 | ug / L | No |
| Dicamba | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <1 | <1 | ug / L | No |
| 1,2-Dichlorobenzene | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.4 | <0.4 | ug / L | No |
| 1,4-Dichlorobenzene | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.4 | <0.4 | ug / L | No |
| Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) + metabolites | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.24 | <0.24 | ug / L | No |
| 1,2-Dichloroethane | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.5 | <0.5 | ug / L | No |
| 1,1-Dichloroethylene (vinylidene chloride) | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.5 | <0.5 | ug / L | No |
| Dichloromethane | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <4 | <4 | ug / L | No |
| 2-4 Dichlorophenol | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.5 | <0.5 | ug / L | No |
| 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <1 | <1 | ug / L | No |
| Diclofop-methyl | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.9 | <0.9 | ug / L | No |
| Dimethoate | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <2.5 | <2.5 | ug / L | No |
| Dinoseb | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <1 | <1 | ug / L | No |
| Diquat | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <7 | <7 | ug / L | No |
| Diuron | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <10 | <10 | ug / L | No |
| Glyphosate | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <6 | <6 | ug / L | No |
| Heptachlor + Heptachlor Epoxide | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.012 | <0.012 | ug / L | No |
| Linadane (Total) | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.006 | <0.006 | ug / L | No |
| Malathion | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <5 | <5 | ug / L | No |
| Methoxychlor | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.024 | <0.024 | ug / L | No |
| Metolachlor | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.5 | <0.5 | ug / L | No |
| Metribuzin | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.12 | <0.12 | ug / L | No |
| Monochlorobenzene | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.2 | <0.2 | ug / L | No |
| Paraquat | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <1 | <1 | ug / L | No |
| Parathion | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <1 | <1 | ug / L | No |
| Pentachlorophenol | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.5 | <0.5 | ug / L | No |
| Phorate | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.5 | <0.5 | ug / L | No |
| Picloram | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <5 | <5 | ug / L | No |
| Polychlorinated Biphenyls(PCB) | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.1 | <0.1 | ug / L | No |
| Promethyne | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.25 | <0.25 | ug / L | No |
| Simazine | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <1 | <1 | ug / L | No |
| Temephos | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <10 | <10 | ug / L | No |
| Terbufos | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.4 | <0.4 | ug / L | No |
| Tetrachloroethylene | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.3 | <0.3 | ug / L | No |
| 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.5 | <0.5 | ug / L | No |
| Triallate | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <1 | <1 | ug / L | No |
| Trichloroethylene | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.3 | <0.3 | ug / L | No |
| 2,4,6-Trichlorophenol | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.5 | <0.5 | ug / L | No |

Drinking-Water Systems Regulation O. Reg. 170/03

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------|------|--------|----|
| 2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid (2,4,5-T) | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <1 | <1 | ug / L | No |
| Trifluralin | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <1 | <1 | ug / L | No |
| Vinyl Chloride | Aug.23/04 | Aug.23/04 | <0.2 | <0.2 | ug / L | No |

List any Inorganic or Organic parameter(s) that exceeded half the standard prescribed in Schedule 2 of Ontario Drinking Water Quality Standards.

| Parameter | Result Value | Unit of Measure | Date of Sample |
|-----------|--------------|-----------------|----------------|
| N/A | | | |

(Only if category is large municipal residential, small municipal residential, large municipal non residential, small municipal non residential, large non municipal non residential)